

Bona tlahlo  
ya barutiši mo  
bokagareng bja  
khabara ya ka  
morago.



Mdi Angie Motshetka,  
Tona ya Thuto ya  
Motheo



Mna Enver Surty,  
Motlatša-Tona ya  
Thuto ya Motheo


Dipukutšomo tše di tšweleditšwe go thuša bana ba Afrika-Borwa ka tlase ga boetapele bja Tona ya Thuto ya Motheo. Mdi Angie Motshetka, le Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo. Mna Enver Surty.

Rainbow Workbooks di bopa karolo ya mohlwaela wa tsenogare woo maikešo a wona e lego go kaonafatša mošomo wa barutwana ba Afrika-Borwa bao ba lego mephatong ye tshela ya mathomo. Projekye ye, bjalo ka ge e le ye nngwe ya dinepokgolo tše Dithulaganyo tše go Diragatša tše Mmušo, e kgonne go diragala ka thekgo ya mašeleng a go tšwa. ka ntłe le go kgokgona go Sešegotlotlo sa Bosetšhaba. Se se kgontšitše Kgoro go dira dipukutšomo tše, ka maleme ka moka a semmušo. ka ntłe ga gore Kgoro e lefe.

Re hutša gore barutiši ba tla holega ka dipuku tše mošomong wa bona wa tšatši ka tšatši wa go ruta, le go kgonthiša gore barutwana ba kgona go fetša lenanethuto. Re hlokometše gore re hlalhe barutiši ditirong ka moka ka go tsenya maswao a ditaetši ao a laetšago seo morutwana a swanetšego go se dira.

Re tloga re hutša gore bana ba tla ipshina ka go dira mešomo ye e lego ka mo dipukwaneng tše ge ba dutše ba gola, ba ithuta, le gore wena, morutiši. o tla ipshina le bona mo lethabong la go ithuta.

Re kganyogela lena, barutiši, le barutwana ba lena, katlego, ka tšomišo ya dipukutšomo tše.



SEPEDI HOME LANGUAGE  
GRADE 1 – BOOK 1  
TERMS 1 & 2  
ISBN 978-1-920458-10-2

THIS BOOK MAY  
NOT BE SOLD.



9 781920 458102



ISBN 978-1-920458-10-2

SEPEDI LELEME LA GAE – Mphato wa | Puku ya |



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Leina:

Klase:




E boaleditšwe  
ebile e sepelelana le  
CAPS

SEPEDI LELEME  
LA GAE

Puku ya |  
Kotara ya | & 2



Mphato wa



L e i e m e I a g a e



Puku ye ke ya:

SEPEDI  
Puku ya  
I

# Morero wa 1: Sekolo

## 1 Dira seo ba se dirago 2

Kopisa boemo bja bana mo diswantshong.  
Tshepedišo ya ditho

## 2 Mmele 4

Ditho tša mmele  
Theeletše gomme o šupe setho sa maleba mo mmeleng.  
Sega tiro ya ditho tša mmele, o di mamaretše  
seswantshong sa maleba.

## 3 Nngele le mmagoja 6

Mathoko  
Latela /Gatiša seatla sa nngele le sa mmagoja o bale  
menwana.

## 4 Nngele le mmagoja 8

Mathoko  
Bontša seatla sa nngele le sa mmagoja  
Go ngwala: Go gatiša

## 5 Ithute go ngwala leina la gago 10

Go ngwala: Pharologantšo ya diswantsho, ūpa gomme  
o dire sediko dithakeng tša leina la gago.  
Ithute go ngwala leina la gago.  
Methalo ya go theoga: thala dikotana tša difolaga tše.  
Thala dikutu tša matšoba a.

## 6 Ba gokae? 12

Maemo mo sekgobeng: Go blela, dikgopoloo, godimo ga, ka  
tlase ga, ka morago ga. Boleta gore bana ba ba kae.

## 7 Na e dira lešata le lebjang? 14

Go kwa modumo: E dira lešata la mohuta mang? Na e dira  
medumo ya godimo goba ya fase?  
Pharologantšo ya diswantsho,: Dira sediko go yeo e sa

swanego le tše dingwe mothalong wo mongwe le wo  
mongwe.

## 8 Boipabalelo ka gae 16

Go boleta: Ūpa seo se lego kotsi mo seswantshong.  
Hlaloša gore ke ka lebaka la eng se le kotsi.

## 9 Go nyalanya 18

Pharologantšo ya diswantsho, tirišo ya ditho. Thala  
moothalo go go nyalanya ngwana le mmagwe.  
Go kwa modumo: Phoofoolo ye nngwe le ye nngwe e dira  
modumo wa mohuta mang?

## 10 Phapoši ya ka 20

Dingwalopono, go boleta: Boleta maina a dilo tše di lego  
ka phapošiborutelong. Ke dife tše le nago le tšona ka  
phapošiborutelong ya lena?

## 11 Selemo le Marega 22

Mebala le dihla: Dira sediko diaparong tše re di aparago  
selemo, ka bobuhedu, gomme tša marega ka  
botalalerata.

## 12 Bothakga 24

Dira sediko go dilo tše re di šomišago ge re hlwekiša.  
Go ngwala: Tshepedišo ya leihlo go latela mohlala wa  
mararakondi.

## 13 Bagwera 26

Go boleta ka ga seswantsho  
Go bala lefoko  
Modumo: a  
Boleta modumo gomme o o khalar, ka morago o o hwetše  
gomme o o direle sediko.  
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.  
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.

Lapologa

## 14 Modumo: a 28

Ithute go ngwala tlhaka ye.  
Modumo wa mathomo: Dira sediko diswantshong tše di  
thomago ka modumo wo a-.  
Pharologantšo ya diswantsho; Nyaka gomme o dire  
sediko go seswantsho, tlhaka goba sebopego sa go  
swana le sa mathomo.  
Go nyalanya mebala le dibopego.

## 15 Go bapala mmogo 30

Go boleta ka ga seswantsho  
Go bala lefoko  
Modumo: b  
Boleta modumo gomme o o khalar, ka morago o o hwetše  
gomme o o direle sediko.  
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.  
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.  
Lapologa

## 16 Modumo: b 32

Go ngwala: Ithute go ngwala modumo wo. b  
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo b-.  
Ngwala tlhaka b, dikgobeng gore mantšu a nyalane le  
diswantsho.



Lapologa

## 28 Modumo: m 56

Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala  
tlhaka: m  
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo m-.  
Ngwala tlhaka ye m, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le  
diswantsho.  
Go ngwala: Hlama mantšu ka go kopanya dithaka.

## 29 Go ya gae 58

Go boleta ka ga seswantsho  
Go bala lefoko  
Modumo: u  
Boleta modumo gomme o o khalar, ka morago o o hwetše  
gomme o o direle sediko.  
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.  
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.  
Lapologa

## 30 Modumo: u 60

Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala  
tlhaka: u  
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo u-.  
Ngwala tlhaka ye u, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le  
diswantsho.

## 31 Fihla o bolokegile 62

Go boleta ka ga seswantsho  
Go bala lefoko  
Modumo: s  
Boleta modumo gomme o o khalar, ka morago o o hwetše  
gomme o o direle sediko.  
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.  
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.  
Lapologa

## 32 Modumo: s 64

Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala  
tlhaka: s  
Dira sediko diswantshong tše di  
thomago ka modumo s-.  
Ngwala tlhaka ye s, mo dikgobeng  
gore mantšu a nyalane le diswantsho.



# Morero wa 2: Go bapala mmogo

## 17 Re a bapala 34

Go boleta ka ga seswantsho  
Go bala lefoko  
Modumo: e  
Boleta modumo gomme o o khalar, ka morago o o hwetše  
gomme o o direle sediko.  
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.  
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.  
Lapologa

## 18 Modumo: e 36

Go ngwala: Latela methalo ya marontho gomme o ithute go ngwala  
ye e.  
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo e-.  
Ngwala tlhaka ye e, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le  
diswantsho.

## 19 Re bapala morabaraba 38

Go boleta ka ga seswantsho  
Go bala lefoko  
Modumo: p  
Boleta modumo gomme o o khalar, ka morago o o hwetše  
gomme o o direle sediko.  
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.  
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.  
Lapologa

## 20 Modumo: p 40

Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala  
tlhaka: p  
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo p-.  
Ngwala tlhaka ye p, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le  
diswantsho.

## 21 Ke ya sekolong 42

Go boleta ka ga seswantsho  
Go bala lefoko  
Modumo: i  
Boleta modumo gomme o o khalar, ka morago o o hwetše  
gomme o o direle sediko.  
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.  
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.  
Lapologa

## 22 Modumo: i 44

Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala

tlhaka: i  
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo i-.  
Ngwala tlhaka ye i, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le  
diswantsho.

## 23 Morutiši wa ka 46

Go boleta ka ga seswantsho  
Go bala lefoko  
Modumo: t  
Boleta modumo gomme o o khalar, ka morago o o hwetše  
gomme o o direle sediko.  
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.  
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.  
Lapologa

## 24 Modumo: t 48

Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala  
tlhaka: t  
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo t-.  
Ngwala tlhaka ye t, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le  
diswantsho.

## 25 Go thuša 50

Go boleta ka ga seswantsho  
Go bala lefoko  
Modumo: o  
Boleta modumo gomme o o khalar, ka morago o o hwetše  
gomme o o direle sediko.  
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.  
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.  
Lapologa

## 26 Modumo: o 52

Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala  
tlhaka: o  
Dira sediko diswantshong tše di thomago ka modumo o-.  
Ngwala tlhaka ye o, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le  
diswantsho.

## 27 Go opela 54

Go boleta ka ga seswantsho  
Go bala lefoko  
Modumo: m  
Boleta modumo gomme o o khalar, ka morago o o hwetše  
gomme o o direle sediko.  
Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.  
Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a.

# Morero wa 2: Ka morago ga sekolo



<b>33 Go ja ka tshwanelo</b>	<b>66</b>	Go ngwala: Hlama mantšu ka go kopanya dithhaka.	
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: c Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa			
<b>34 Modumo: c</b>	<b>68</b>	<b>39 Bothakga</b>	<b>78</b>
Nyaka mohlala gomme o latele: Thuša pese go fihla ntlong ye nngwe le ye nngwe mo go mararankodi. Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: c Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo c-. Ngwala tlhaka ye c, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho. Thala diswantšho tša mantšu ao a thomago ka tlhaka h.		Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: q Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	
<b>35 Ka morago ga sekolo</b>	<b>70</b>	<b>40 Modumo: q</b>	<b>80</b>
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: r Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa		Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: q Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo q-. Ngwala tlhaka ye q, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho. Go bala: Khalara lentšu la maleba le le nyalane go seswantšho.	
<b>36 Modumo: r</b>	<b>72</b>	<b>41 Ikhutše</b>	<b>82</b>
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: r Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo r-. Ngwala tlhaka ye r, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.		Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: f Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	
<b>37 Dipapadi</b>	<b>74</b>	<b>42 Modumo: f</b>	<b>84</b>
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: d Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa		Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: f Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo f-. Ngwala tlhaka ye f, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.	
<b>38 Modumo: d</b>	<b>76</b>	<b>43 Mošomo wa gae</b>	<b>86</b>
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: d Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo d-. Ngwala tlhaka ye d, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.		Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: y Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	
<b>44 Modumo: y</b>	<b>88</b>	<b>44 Modumo: y</b>	<b>88</b>
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: y Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo y-. Ngwala tlhaka ye y, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.		Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: y Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo y-. Ngwala tlhaka ye y, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.	
<b>50 Modumo: h</b>	<b>100</b>	<b>45 Bomma ba a reka</b>	<b>90</b>
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: h Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo h-. Ngwala tlhaka ye h, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho. Khalara dibopego tše di nago le tlhaka ye, y ka boserolane le tlhaka ye, g ka botalamorogo.		Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: g Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	

# Morero wa 4: Balapa la gešo

<b>51 Rakgolo le makgolo</b>	<b>102</b>	Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: i Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa		<b>56 Modumo: k</b>	<b>112</b>
<b>52 Modumo: i</b>	<b>104</b>	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: k Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo k-. Ngwala tlhaka ye k, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.	
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: l Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo l-. Ngwala tlhaka ye l, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.		<b>57 Matšatši a matswalo</b>	<b>114</b>
<b>53 Malome le rakgadi</b>	<b>106</b>	Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: n Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: v Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa		<b>58 Modumo: n</b>	<b>116</b>
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: n Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo n-. Ngwala tlhaka ye n, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.		Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: j Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo j-. Ngwala tlhaka ye j, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.	
<b>54 Modumo: v</b>	<b>108</b>	<b>59 Go ja</b>	<b>118</b>
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: v Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo v-. Ngwala tlhaka ye v, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.		Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: j Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	
<b>55 Go thuša</b>	<b>110</b>	<b>60 Modumo: j</b>	<b>120</b>
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: k Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo.		Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: j Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo j-. Ngwala tlhaka ye j, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.	
<b>61 Go thuša ka gae</b>	<b>122</b>	<b>62 Modumo: z</b>	<b>124</b>
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: z Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa		Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: z Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo z-. Ngwala tlhaka ye z, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.	
<b>63 Piſti</b>	<b>126</b>	<b>63 Piſti</b>	<b>126</b>
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: x Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa		Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: x Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	
<b>64 Modumo: x</b>	<b>128</b>	<b>64 Modumo: x</b>	<b>128</b>
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: x Dira sediko diswantšhong tše di thomago ka modumo x-. Ngwala tlhaka ye x, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.			

# Dira seo ba se dirago



A re direng

Dira seo bana ba ba se dirago.



Swara  
hlogo ya  
gago



Swara  
magetla a  
gago



Swara  
mpa ya  
gago



Swara nko ya  
gago



Swara dikhuru  
tša gago



Ntšha  
leleme la  
gago



Tswalela  
mahlo a  
gago




Swara  
menwana  
ya gago  
ya maoto



Phatlalatša  
menwana  
ya gago



Otlolla letsogo  
la gago



Swara  
hlogo ya  
gago



Swara godimo



Ikotlolle kudu




A re direng

Theeletša morutiši wa gago gomme o nyake  
o be o šupe setho sa mmele sa maleba mo  
seswantšhong.

leihlo  
nko  
molomo  
legetla  
mafahla  
letsogo  
mpa

monwana  
seatla  
mogogorupa



hlogo  
moriri  
tsebe






khuru  
leoto  
lenao

monwana



Sega matsogo le maoto gomme o a mamaretše lefelong la maleba. Khalara seswantšho gomme o se lebale go thala sefahlego.



# Nngele le mmagoja




A re thaleng



Thala o latele sebopego sa seatla sa gago sa nngele.

Nngele






A re thaleng

Thala o latele sebolego sa seatla  
sa gago sa mmagoja gomme o bale  
menwana ya gago.

Mmagoja



# Nngele le mmagoja



A re direng


Ema bjalo ka mosetsana yo a lego seswantshong.

Laetša letsogo la gago la mmagoja.

Laetša letsoga la gago la nngele.

Laetša letsogo leo o ratago go ngwala ka lona.

Laetša leoto leo o ratago go raga ka lona.







A re thaleng




Thala dithapo tša dipalune tše.




Thala diphatana tša malekere a.



Thuša nose go hwetša letšoba.



Thuša serurubele go hwetša letšoba.



# Ithute go ngwala leina la gago



A re thaleng

Dira sediko go tlhaka  
ya mathomo ya leina la  
gago.

E ngwale gape le gape.

A	B	C	D	E	F	G
H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	
U	V	W	X	Y	Z	

Dira sediko go ditlhaka tše dingwe tša leina la gago.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z				

Di ngwale gape le gape.

Leina:

Sefane:



A re thaleng




Thala diphatana tša difolaga tše.




Thala dikutu tša matšoba a.



Thuša kankaru go hwetša ngwana wa yona.




Thuša mošemane go fofisa khaete ya gagwe.





A re direng

Dira seo bana ba ba se dirago.

ka tlase ga  
lepokisika ntle ga  
lepokisi

hleng ga yo mongwe

ka gare ga  
lepokisigo kgorometša  
ka morago

go dula gare



go goga ka pele





ka pele ga  
setulo



go dula godimo  
ga setulo



ka tlase ga setulo



go ema godimo  
ga setulo



ka morago  
ga setulo




hleng ga  
setulo

# Na e dira lešata le lebjang?



A re direng

Bolela lešata leo e le dirago.  
Dira sediko go dilo tšeou di dirago lešata le legolo.





# Ntšha ya go se swane le tše dingwe



Are thaleng

Dira sediko go yeo e sa swanego le tše dingwe mothalong wo mongwe le wo mongwe.






A re direng

Ke ka lebaka la eng selo se se le kotsi? Ke eng seo se lego kotsi mo seswantshong?





# Go nyalanya



Kgomotshadi

Pešana

Pudi

Kwana

Letsuana

Kolobjana

Lepidibidi



A re direng



Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



mokotlana



sangwetše

matute a  
dienywa (tšuse)


apola




bolo



kgati



dipuku







# Selemo le marega



A re thaleng

Dira sediko se **sehubedu** go diaparo tšeо re di aparago selemo.

Dira sediko se **setalalerata** go diaparo tšeо re di aparago marega.



Selemo



Marega



A re thaleng


Dira sediko go dilo tšeо re di dirišago ge re hlwekiša.





A re thaleng

Thuša basetsana go hwetša diporaše tša bona tša go hlapa meno.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



a	d	c	a
e	g	q	b
a	o	o	a
s	b	a	A

anega





ABC

Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

ala

aga

ata

araba

amoga

anega



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Amo

Ati



Lapologa

Thala seswantšho sa gago.




# Modumo a



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



anega



apola






a a a a a a

A A A A



A re direng


Dira sediko go diswantsho tše di thomago ka modumo a.





A re direng

Nyaka gomme o dire sediko go seswantšho sa go swana le sa mathomo.




Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.



A re direng

Nyaka sebopego sa go swana le se se lego ka lepokising la mathomo.  
Se khalare ka mebala ya go swana le ya sona.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng




ABC Mediumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



o	p	a	b
b	o	p	d
a	d	o	o
d	o	a	b

Amo o wele.





Tlotlontšu



A re baleng le theeletše medumo.

opa	oma	ota
ora	oba	bona





A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.



Lapologa


Anegela mogwera  
wa gago ka seo  
o se bonago  
diswantšhong tše.






A re thaleng

Latisa methalo ya marontho.



A re ngwaleng


Ithute go ngwala modumo wo.



molomo






kgomo






A re ngwaleng

Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo i.




A re ngwaleng

Ngwala modumo O mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho.  
Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.



bola\_



n\_ga



sek\_l\_i



n\_se



n\_k\_



k\_l\_i

# Re a bapala

A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

## Rena re a bapala.

ABC

Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



c	d	c	a
e	c	e	a
a	o	a	a
s	o	a	c

emere





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

ema	epa	ela
lema	leta	lena



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.




Rena                    re                    a                    bapala.



Lapologa





Kopanya marontho gore o bone phoofolo.






A re nyalanyeng

Latisha methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



epa

E e



emere

e






E E



A re ngwaleng

Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo e.



A re ngwaleng

Ngwala modumo e mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho.  
Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

I \_ som \_



s \_ boko



s \_ k \_ p \_



I \_ l \_ m \_



# Re bapala morabaraba



A re boleleng

Lebelela seswantsho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng




ABC Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.

## Re lebelela papadi.



d	p	a	b
b	a	p	d
a	d	b	p
d	p	a	b





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

palo	pela	pula
pane	pene	pudi



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.



Re





lebelela

papadi.



Lapologa

Feleletša dipatrone tše.



# Modumo P



A re nyalanyeng


Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

p	a	d	b	p	b
a	d	p	b	d	a
b	b	d	q	p	a



A re ngwaleng






Ithute go ngwala modumo wo.






A re ngwaleng

Ngwala medumo ye diswantšho tše di thomago ka yona.



A re ngwaleng

Ngwala modumo P mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalye le seswantšho.  
Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.




itša

ene



ente



udi

# Ke ya sekolong



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.

## Itu ke leina.



i	e	o	i
e	o	u	a
u	e	i	e
i	u	e	i

dipikiri





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

bina	dila	dira
diba	kiba	rita



A re nyalanyeng


Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le  
ao a latelago.



Itu ke leina.




Latiša tsela go thuša mootledi go fetša lebelo.







A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



leihlo

I i



inama

i


I

I




A re ngwaleng

Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo i.



A re ngwaleng

Ngwala modumo i mo sekgobeng go feleletša lentšu.



sep\_kiri

hlapi



le\_no



masw\_




A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



t	d	j	t
i	f	a	j
t	a	t	f
f	t	j	i

Ga go tonye.





A re baleng le theeletše medumo.

tau	todi	temo
taba	tola	tee






Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Ga go tonye.



Feleletša dipatrone tše.




1




A re thaleng

Latisa methalo ya marontho. Khalara seswantsho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



tala



T t tau




t t

T T



A re ngwaleng

Ngwala modumo **t** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.



tafola

\_eye

\_en\_e

\_ama\_i

\_uku

lebo\_o

le\_olo

le\_amo



A re thaleng

Khalara lentšu la maleba gore le swanetšane le seswantšho.



motato

motapa



leihlo

leino



tamati

tapola



tente

sente



tadi

topo



seledu

setulo

# Go bapala mmogo




A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.

## Amo le Ati ba a bapala.



b	s	e	b
e	b	o	s
b	s	x	b
s	u	b	a

bana





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

bana	bela	bona
bala	bega	bopa



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le  
ao a latelago.




Amo      le      Ati      ba      a      bapala.




Lapologa



Thuša nonyana go hwetša sehlaga.



Thuša mošemane go nweša.



Thuša serurubele go hwetša letšoba.





A re thaleng

Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	b	p	a
d	d	a	p	b	b



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



bupi

# Bb



bala



b      b

B      B



A re ngwaleng

Ngwala modumo wo o swanago mo diswantshong tše ka moka.



A re ngwaleng

Gatelela modumo b mo sekgobeng gomme o nyalanye mantšu le seswantsho.



bana



lebati



seboka




thaba



A re boleleng

Opela koša ye o e ratago.

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng




ABC

Medumo


Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.

# Bana ba bina mmogo.



m	n	u
a	n	m
u	m	n
m	u	n

mpsá





Tlotlontšu


A re baleng le theeletše medumo.

mare	meno	moro
mabele	mebu	mona



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.



Lapologa

Thala seswantšho sa gago. Ngwala leina la gago.

Seswantšho sa ka:



ID ya ka

Leina: \_\_\_\_\_





Sefane: \_\_\_\_\_

Letšatšikg wedi  
la matswalo: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_\_




A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



mpsā

**Mm**

molomo

**m m**

**M M**



A re thaleng

Thala seswantšho sa lentšu leo le thomago ka modumo **m** le  
se se thomago ka modumo **n**.

**m**

**n**




A re ngwaleng

**m**

**n**

Ngwala modumo mo sekgobeng gomme o nyalanye  
mantšu le seswantšho.




\_e \_ o



\_ aswi




\_ pša



\_ are



\_ oko



le \_ aka



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ke dula gae.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



u	d	p	a
a	u	a	u
d	u	d	u
b	d	u	a

utama





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

uta	upa	bula
pula	kubu	kudu



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.



Ke                    dula                    gae.



Lapologa


Thala mothalo go tloga lentšung go ya go seswantšho sa maleba.




\_obo



\_ ubu



\_ uku




\_ amela




A re thaleng

Latiša methalo ya marontho go thuša hlapi go tšhaba šaka.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



uta

Uu






U u

U u



A re thaleng


Dira sediko go seswantšho seo se nago le modumo wa **U**.



A re ngwaleng

Ngwala modumo **U** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

nam \_ ne



r \_ la

k \_ b \_



p \_ ku

kh \_ d \_

p \_ la

# Fihla o bolokegile



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

**Sekolo se bose.**




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



z	s	s	c
e	z	o	s
a	s	x	z
s	u	s	a

serurubele





Tlotlontšu


A re baleng le theeletše medumo.

saga	seba	sola	sutu
saka	sega	sora	sekolo



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le  
ao a latelago.



Lapologa








Thala seswantšho fao o laetšago tsela ya gago ya go ya sekolong.

Sekolo      se      bose.




A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.




A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



segokgo



sefofane

serurubele





S S S S S S

S S S S




A re thaleng

Dira sediko go seswantšho seo se nago le modumo wa **S**.



A re ngwaleng


Ngwala modumo **S** mo sekgorbeng gomme o nyalanye mantšu le seswantsho.



sehlaga



\_e\_epe



\_eatla




\_efofane



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



c	n	m	c
n	c	a	n
u	c	u	a
c	u	n	c

nce---nce---nce



modumo wa lenakana ge le sepela



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.



nce - nce - nce

ncencane



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego  
dikarateng le ao a latelago.

Buti o ja apola ye ncencane.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa






Lebelela diswantšho tše gomme o thale sediko go dienywa fela.






A re thaleng

Latisa methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



nce--nce--nce



C C

C C



A re thaleng


Lebelelang dikuranta goba dikgatišobaka gomme le nyake mantšu ao a nago le modumo C.

# Ka morago ga sekolo



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



Medumo

## Ke raloka ka bolo.

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



r	f	p	f
t	r	a	u
d	r	t	f
r	f	r	t





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

raba	rasiti	roto
radio	ranta	reisi



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng  
le ao a latelago.

Ke raloka ka bolo.



Lapologa

Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.



thabile



nyamile



befetšwe




tšhogile





A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



r r

R R



A re thaleng

Dira sēdiko go diswantšho tše di nago le modumo **r**.



A re ngwaleng


Ngwala modumo **r** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho.  
Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

<u>_anta</u>	
<u>_adio</u>	
<u>ku_</u> <u>anta</u>	
<u>se_</u> <u>u_</u> <u>ubele</u>	
<u>mohla_</u> <u>e</u>	



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



d	h	n	d
h	d	d	h
d	k	d	h
h	r	d	a

dikolobe





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

dula	duba	duma
dira	dila	diša



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego  
dikarateng le ao a latelago.



Dipapadi                    di                    lokile.





A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa

Thala mothalo go iša go bolo ya maleba.



# Modumo d



A re thaleng

Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	b



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.

Dd

dinamune

dikolobe




d d

D D



A re thaleng

Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo d.




A re thaleng

d b


Ngwala modumo mo dikgobeng go nyalanya lentšu  
le seswantšho.



\_olo




\_ikolobe



\_ipanana



\_ipopi



lee\_ a




\_iet a




A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.





A re baleng



Medumo

Rati o hlapa ka sešepe.



s	d	p	d
a	b	š	p
d	š	d	b
š	d	p	š

sešepe





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

morišana	lešaka	lešoko
pešana	lešela	lešata



A re nyalanyeng


Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Rati o hlapa ka sešepe.



Lapologa


Botša mogwera wa gago gore Rati o be a le bjang pele sekolo se tsena le gore o bjang ge sekolo se tšwele.






A re thaleng



Thala mothalo go tloga go seswantšho sa sekwi se o ka se dirišago.



A re thaleng

Khalaro seswantšho go ya ka mebala ya  
medumo ye.

p =	<span style="background-color: red; border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	š =	<span style="background-color: orange; border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
b =	<span style="background-color: blue; border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	a =	<span style="background-color: green; border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
d =	<span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>		







A re ngwaleng

Ngwala modumo mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.


\_\_au



\_\_itsi




pe \_\_ana




\_\_onki



mp \_\_a



\_\_atse




\_\_are



\_\_ubu



\_\_ \_\_ena



\_\_oga



\_\_mutla




\_\_ \_\_ou






A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



f	e	z	f
a	f	s	o
c	z	f	z
s	f	z	a

## Rati o dula fase.



fologa



Tlotlontšu


A re baleng le theeletše medumo.

fala	fata	faga
fepa	fega	fela




A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.




Lapologa


Botša mogwera wa gago ka kanegelo ye o e bonago mo diswantšhong.



1



2




3

Gra akgone go fologa.




A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re thaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



fologa



F f



folaga

f f

F F




A re ngwaleng


Ngwala modumo wa go swana diswantshong tše.




















A re ngwaleng

Ngwala modumo **f** mo dikgobeng go bopa lentsu gomme o le nyalanye le seswantsho. Thala mothalo go tloga go lentsu go ya go seswantsho sa maleba.

\_eiye

le\_o\_a

le\_ego

\_olaga

\_reime





A re boleleng


Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



## Tate o lebelela puku ya Rati.




A re baleng




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



y	j	g	y
g	y	g	p
y	a	y	g
u	p	a	j





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

yā	ye	yona
yo	yeo	yela



A re thaleng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.




Tate o lebelela puku ya Rati.



Lapologa

Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.



yoyyo


bo\_a

\_okate

\_ela

se\_\_alemo\_\_a

# Modumo Y



A re thaleng Ithute go ngwala modumo wo.

yoyo

**Y** **y**

yokate


**y** **y**

**Y** **Y**



A re thaleng

Khalara dibopego tša modumo **y** ka serolane le modumo **g** ka talamorogo.




A re thaleng


Ngwala modumo **y** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le  
nyalanye le seswantšho.




bo\_\_a



\_okate



\_o\_o




se\_alemo\_a

# Bomma ba a reka




A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.

## Rati o goga mma.



p	g	p	g
a	b	a	p
g	a	g	b
a	g	p	d

gauta





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

gapa	gana	gare
gola	gata	gela



A re nyalanyeng




Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng  
le ao a latelago.

Rati	o	goga	mma.
------	---	------	------



Lapologa

Anegela mogwera wa gago ka seo o se bonago diswantshong tše.





# Modumo g




A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



gauta


g g

G G



A re ngwaleng

Dira sediko go diswantšho tše di nago le modumo **g**.



A re ngwaleng

Ngwala modumo **g** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.




le \_ otlo

moa \_ o

le \_ etla

\_ auta


le \_ apu






A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



Mediumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.

## Ke tate wa ka.



w	v	u
t	w	m
m	n	u
v	u	w

wulu



Letšatšikgedi:



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

tawana	watšhe	wulu
lewatle	powana	dinawa



A re thaleng

Nyalanya mantšu ao a lego  
dikarateng le ao a latelago.



Ke

tate

wa

ka.



Lapologa

Sega mantšu ao a lego kua tlase mo letlakaleng. Kgetha gore a wela ka lepokising  
lefē gomme o a mamaretše gona fao.



a



e



i

hlapi



o



u



loga

lema

kefa

fihla

pudi

mela

puku

leta

lota

mala


pula

loka

kubu

fiwa

# Modumo W



W W

W W



A re ngwaleng

Dira sediko go diswantšho tše di nago le modumo **W**.



A re ngwaleng


Ngwala modumo **W** mo dikgobeng go bopa lentšu. Thala diswantšho tša mantšu ao.

\_\_atšhe

dina\_\_a

\_\_ulu


le\_\_atle




## Hemene o a lokiša.



Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



h	j	g	h
g	h	g	p
h	a	h	g
u	p	a	j





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

hem	hol	hun
hibila	hola	hula



A re nyalanyeng


Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le  
ao a latelago.

Hemene o a lokiša.



Lapologa

Laetša Amo tsela ya go ya sekolong, lebenkeleng le boemathekisi.






A re thaleng

Iša bana ba  
sekolo ntlong  
ye khubedu.



A re nwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



hempe



Hh

helikoptere



  
h

H   
H



A re nwaleng


Ngwala modumo **h** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho.  
Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.




**haraka**



**amola**



**arepa**



**elikoptere**

**hambeka**

**empe**

**otele**

**ubedu**



A re thaleng

Thala diswantšho tša mantšu a.


**hempe**

**haraka**

**hambeka**

**hamola**

# Rakgolo le makgolo



## Ba laela bana.

I	d	I	d
a	b	a	p
d	I	d	I
a	d	I	d

leeba





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

loma	loba	lapa
loka	loga	lata



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le  
ao a latelago.

Ba

laela

bana.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa

Bolela ka diswantšho tše.



ka lebelo



nanya



kgale



sef sa



tšof etše




monnyane






A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re ngwaleng


Ithute go ngwala modumo wo.



leeba



legotlo





A re ngwaleng


Ngwala modumo wo diswantšho tše di thomago ka wona.






















A re ngwaleng

Ngwala modumo | mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho.  
Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

\_eoto



\_egapa



\_etlakala



\_ebone



\_egokobu

\_epogo

# Malome le rakgadi



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Bona ba lebeletše TV.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



v	r	v	f
t	f	t	v
r	t	d	b
v	r	f	e

vimi





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

vimi	vaniša	vitamine
TV	vaniši	vuvuzela



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng  
le ao a latelago.

Bona      ba      lebeletše      TV.



A re ngwaleng




Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa

Thala seswantšho ka thelebišeneng go laetša seo ba se lebeletšego.







A re thaleng

Ngwala modumo **V** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le  
nyalanye le seswantšho.



\_\_u\_\_uzela



\_\_imi




\_\_inika




A re thaleng

Khalara vuvusela ka mebala ye o e ratago.



vuvusela







## Ke thuša mma le sesi.



Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



k	v	k	u
t	k	t	m
k	n	k	u
v	u	v	k





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

kae	kobo	kamo
kala	kofi	koma



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le  
ao a latelago.



Ke      thuša      mma      le      sesi.



A re ngwaleng


Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa




Thala sediko se **sehubedu** go dikologa nama.  
Thala sediko se **setalalerata** go dikologa dienywa.  
Thala sediko se **setalamorogo** go dikologa disepe.






A re thaleng

Latisha methalo ya marontho.



A re nwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



Katse

Kk

kobo



k k

K K



A re ngwaleng


Ngwala modumo wo diswantšho tše di thomago ka wona.





















A re ngwaleng

Bopa mantšu ka go kopanya medumo.

k  
l  
s → oma

koma

loma

soma

g  
r  
m → ola


r  
l  
t → ema

ta  
ka  
ba → le



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng




ABC Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



n	d	n
a	n	a
d	a	d
a	d	n





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

nama	noka	noko
nako	nona	nona



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego  
dikarateng le ao a latelago.

Nano o tima dikerese.




A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa


Thala dikerese godimo  
ga khekhe go laetša  
mengwaga ya gago.






A re thaleng

Latša methalo ya marontho.



A re nwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



n n

N N




A re ngwaleng

Ngwala modumo wo diswantšho tše di thomago ka wona.




















A re ngwaleng

Bopa mantšu ka go kopanya medumo.

t

f

m

ala

b

n

l

oka

l

h

r

ema

f

s

j

ega



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



Medumo


Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.

Re ja dijo.



j	y	p	g
a	g	j	p
g	j	g	y
y	d	y	j

jeresi





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

ja	jele	jela
dijo	bojato	sejato



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng  
le ao a latelago.




Re ja dijo.



Lapologa

Thala seswantšho sa ba lapa la geno gomme o ngwale mantšu a marontho gabotse.



tate
mma
sesi
buti
makgolo
rakgolo



A re thaleng




Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

j	t	f	t	g	j
t	j	t	tʃ	f	a
f	d	f	t	b	j



A re nwaleng




Ithute go ngwala modumo wo.





A re ngwaleng

Ngwala modumo wo diswantšho tše di thomago ka wona.




A re thaleng

Khalara lentšu la maleba gore le swanetšane le seswantšho.



dijo

pelo



diatla

diapole




jamo

jase




jase

joki



jenale

joki



jeli

joki



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



ABC Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



<b>z</b>	<b>c</b>	<b>a</b>	<b>s</b>
<b>a</b>	<b>e</b>	<b>z</b>	<b>e</b>
<b>z</b>	<b>s</b>	<b>c</b>	<b>z</b>
<b>s</b>	<b>x</b>	<b>e</b>	<b>s</b>

zipi





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

zinki	zozo	kwaZulu
zipi	vuvuzela	Zimbabwe



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Meetse a ka gare ga zinki.




A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa



Feleletša seswantšho se.






A re thaleng

Latisa methalo ya marontho.



A re nwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



Zz



ZOZO

Z Z

Z Z



A re ngwaleng

Ngwala modumo wo diswantšho tše di thomago ka wona.




A re thaleng

Khalara lentšu la maleba gore le swanetšane le seswantšho.



zozo

yoyo



zipi

zinki



vuvuzela

Zimbabwe



zoo

zipi



Sezulu

Sethosa




zobo

zinki



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Re ya dizoo ka taxi.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



p	d	p	d
a	b	a	p
d	a	d	b
a	d	p	d

x--rei





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

x-rei	nxa	nxaenxae
taxi	nxae	



A re nyalanyeng



Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Re ya dizoo ka taxi.



Lapologa


Thala mothalo go tloga go phoof olo  
go ya legaeng la yona.






A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re nwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



X X



X---rei

X X

X X



A re ngwaleng

Ngwala modumo wa maleba mo dikgobeng go bopa lentshu  
gomme o le nyalanye le seswantsho.



n  ose



okgopodile



ogokolodi



tši



erurubele



etsetse



egokgo



eboko



egwagwa



okgaditswana



obu



onang






ohlwa



# Pukuntšu ya ka

A a		N n
B b		O o
C c		P p
D d		Q q
E e		R r
F f		S s
G g		T t
H h		U u
I i		V v
J j		W w
K k		X x
L l		Y y
M m		Z z






Sega mo go methaladi ya marontho gomme  
o mamaretše bomorago bja letlakala le kua  
letlakaleng la mafelelo la puku ya gago go dira  
kanapa. Mo ke fao o ka bolokago disegwa tša  
gago gore o tle o kgone go di šomiša gape.



# Disegwa tša ka



mamaretša mo

mamaretša mo

mamaretša mo

**Word cards:**  
Cut out the word cards on the dotted lines.  
Match them with the word cards in the numbered worksheet. Paste them over the right word.



Ann

and

Sam.

13

Amo

Ati

15

Amo

le

Ati

ba

a

bapala.

17

Rena

re

a

bapala.

19

Re

lebelela

papadi.

21

Itu

ke

leina.

23

Ga

go

tonye.

25

Amo

o

wele.

27

Bana

ba

bina

mmogo.

29

Ke

dula

gae.

31

Sekolo

se

bose.

33

Buti

o

ja

apola

ye

ncencane.

35

Ke

raloka

ka

bolo.

Dipapadi.

loki.e.

di.

raloka.



39 Rati o a hlapa.

41 Ati o dula fase.

43 Tate o lebelela puku ya Ati.

45 Ati o goga mma.

47 Ke tate wa ka.

49 Hemene o a lokiša.

51 Ba laola bana.

53 Bona ba lebetše TV.

55 Ke thuša mma le sesi.

57 Nano o tima dikerese.

59 Re ja dijo.

61 Meetse a ka gare ga zinki.

taxi.

ka

dizoo

ya

Re

